

# l11\_morph\_01

(TMde5GEXjibSLjGQhJ1Dnz84Ko85oQnJqhh)

October 27, 2020

Let  $v2\_struct\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v2\_rlvect\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $l2\_algstr\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $m1\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $k1\_zfmisc\_1 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $u1\_struct\_0 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k6\_rusub\_4 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k7\_rusub\_4 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. \forall X2. (((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge ((v2\_rlvect\_1 \\ & X0) \wedge (l2\_algstr\_0 X0))) \wedge ((m1\_subset\_1 X1 (k1\_zfmisc\_1 (u1\_struct\_0 \\ & X0))) \wedge (m1\_subset\_1 X2 (k1\_zfmisc\_1 (u1\_struct\_0 X0))))) \Rightarrow (k7\_rusub\_4 \\ & X0 X1 X2 = k6\_rusub\_4 X0 X1 X2) \end{aligned} \tag{1}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. \forall X2. (((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge ((v2\_rlvect\_1 \\ & X0) \wedge (l2\_algstr\_0 X0))) \wedge ((m1\_subset\_1 X1 (k1\_zfmisc\_1 (u1\_struct\_0 \\ & X0))) \wedge (m1\_subset\_1 X2 (k1\_zfmisc\_1 (u1\_struct\_0 X0))))) \Rightarrow (k7\_rusub\_4 \\ & X0 X1 X2 = k7\_rusub\_4 X0 X2 X1) \end{aligned} \tag{2}$$

## Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge ((v2\_rlvect\_1 X0) \wedge (l2\_algstr\_0 \\ & X0))) \Rightarrow (\forall X1. (m1\_subset\_1 X1 (k1\_zfmisc\_1 (u1\_struct\_0 \\ & X0))) \Rightarrow (\forall X2. (m1\_subset\_1 X2 (k1\_zfmisc\_1 (u1\_struct\_0 \\ & X0))) \Rightarrow (k6\_rusub\_4 X0 X1 X2 = k6\_rusub\_4 X0 X2 X1))) \end{aligned}$$